

11 car. Enric Fabre 09100 PÀMIES

05.81.06.03.88/ieo09@orange.fr

<http://ieo-arieja09.blog4ever.org/>

AGENDA

Ràdios

Del diluns al divendres, a l'entorn de 8h20 e 18h50, lo **dissabte** a 14h00 e lo **dimenge** a 11h00 sus Ràdio Transparency (93.7 FM), *De còr e d'òc*.

Cada dimars, de **19h00 a 20h00** - *Era votz dera montanha*, sus Ràdio Coserans 94.7 FM

Corses e talhièrs d'occitan

Lo diluns a **9h30** a Pàmias (Espaci occitan) - Cors d'occitan debutants.

Lo diluns a **20h30** a Sent Joan del Falgar (sala del Fogal Rural) - Talhièr d'occitan totes nivèls.

Lo dimars a **17h00** a Foish (Le Leo) - Cors d'occitan debutants e confirmats.

Lo dimècres a **17h00** a St Guironç (10 car. del Priolach) - Cors d'occitan debutants.

Lo dimècres a **18h30** a St Guironç (10 car. del Priolach) - Cors d'occitan confirmats.

Lo dimècres a **20h30** al Fossat (Teatre de Verdura) - Talhièr d'occitan totes nivèls.

Lo dijous a **14h30** a Pàmias (Espaci occitan) - Cors d'occitan confirmats.

Lo dijous a **17h00** a L'Avelhanet (Centre multispòrts) - Cors d'occitan debutants.

Lo dijous a **18h30** a L'Avelhanet (Centre multispòrts) - Cors d'occitan confirmats.

Contacte : 05.81.06.03.88 o ieo09@orange.fr

Acamps

09 e 30/01/2020 a **20h30** a Pàmias (Espaci occitan) – Acamp del Cercle occitan Prosper Estieu. Contacte : 05.81.06.03.88 o ostaloco9@orange.fr

Animacions

11/01/2020 de **9h00 a 17h00** a Pàmias (Espaci occitan) - Estagi d'occitan nivèl III. Repais partejat a miègjorn. Inscripcion al 05.81.06.03.88 (IEO d'Arièja)

17/01/2020 a 18h30 a Pàmias (Espaci occitan) - *Les Divendres de l'Espaci occitan* : presentacion de l'Alman'Òc 2020 pel Cercle Occitan Pèire Lagarda de Foish. Manja-dreit après la presentacion. Dintrada liura. Contacte : 05.81.06.03.88 (IEO d'Arièja).

25/01/2020 a partir de **14h00** a Foish (Centre cultural) – Dictada occitana (a gratis). Entresenhas al 06.78.50.39.40

Mot de la Presidenta

Caris amics

Vaquí que torna l'an novèl e coma totjorn, nos podèm pas parar de créser qu'ongan tot anirà melhor per la lenga nòstra coma per un molon d'autras causas que nos fan mestièr, cada jorn.

Cal dire la vertat, amb l'an que ven de s'acabar sèm pas estats servits coma reis. Al contrari las atacas contra l'occitan e tot çò qu'aviam obtengut per sa difusio e son ensenhament son estadas nombrosas e violentas. E se'n prenon pas qu'a la lenga tota soleta.

Nos calguèc mobilizar mès d'un còp per fèr véser la nòstra colèra. An pas daissat, les que nos governan, de nos voler fèr crebar ; nos tolèran de mal esquiç e sabi plan que demest nosautres, aparaires de la lenga polida, mès d'un pensa que le nòstre combat es pas qu'una causa perduda. Justament ! Son las causas perdudas qu'an besonh de nosautres, las autres se'n pòdon passar. Cal contunhar, avèm pas tot percut. Dins Arièja, en çò nòstre, avèm ara una cronieta setmanièra en occitan dins la premsa locala e las gents prendràn la costuma de véser cossí s'escriu son « patoés ». Avèm ganhat un pauc mai d'ajuda del Conselh Departamental e unas linhas d'occitan dins son bulletin. Plan segur, es pas pro. L'anar es pas pro viu, manca de vam. Nos caldrà batalhar fèrm, èsser determinats se volèm qu'aqueles gasanhs pichonets sián perennizats e per aver d'ajuda que siá al nivèl de çò necessari per que la lenga se mòra pas. Dins aquela passa que res es pas aisit, cada pas en davant es una victòria, nos ac cal véser atal e fèr un pas de mès.

Tanben, avèm començat de recampar las associacions del departament que se mainan d'occitan, per soscar amassa a de reivindicacions comunas e fèr camin mès d'aviat.

Sembla que plan sovent l'union siá un combat, tot sant vòl lum. Per mon compte, cresí ieu qu'es un bon biais e qu'es atal qu'avançarem.

L'interès de las gents per l'occitan s'afortís. Ac vesèm plan dins les corses pels adults que fasèm dins les quatre cercles de l'IEO d'Arièja. Dempuèi la dintrada darrièra, avèm mès d'escolans e sovent monde afogats qu'an enveja de conéisser son país e de parlar sa lenga.

Alara, començarem l'annada amb una professora novèla, una « remplaçanta », coma se ditz, podèm pas fèr de mens per contentar tot aquel monde d'aprenents novèls del temps de l'absència de Camilha Bilhac. Lor desiram a totas doas que tot se passe plan. Bona escasuda !

E per vosautres, amics, al moment que « l'an vièlh larga sa capelada e nos saluda un darrièr còp », vos desiri vam e santat per l'an novèl, nos'n caldrà fòrça mas atal entre totes, ac farem tot.

Annia Wolf

oooooooooooo

Dissabte 11 de genièr de 2020 a Pàmias (Espaci occitan)

Cors d'occitan n°2 nivèl III

« Lenga occitana, introduccio a la dialectologia occitana »
amb Joan Sibille

5 jornadas d'estagis – 30 oras de formacion (cors complet a la carta)

9h00-9h30 : Acuèlh

9h30-12h30 : 1^{era} sesilha de trabalh

12h00 : repais partejat (menar la saqueta)

14h00-17h00 : 2^{nda} sesilha de trabalh

Tarifas : sesilha : 30 €uros (normal) ; 25€ (sòci IEO) ; 20€ (mercat a un cors de l'IEO-09)

Formacion tota : 125€ (normal) ; 100€ (sòci IEO) ; 80€ (mercat a un cors de l'IEO-09)

Contacte : 05.81.06.03.88 /ieo09@orange.fr

oooooooooooo

Concurs de novèlas 2020

Lector del Val

Lo Lector del Val (associacion de bibliotècas del Lauragués) vos prepausa un concors d'escritura de tèxt cort :

- que debuta per la frasa : "Un títol gròs en primièra pagina... Estranhs ortalièrs dins l'òrt partejat !" *Escrivètz la seguida...*

- de 6 paginas (12 000 signes) al mai, numerotadas, croquetadas, non signadas, amb un títol

- de mandar en 6 còpies de papièr e une còpia numeric al mai tard lo 6 de febrièr de 2020 a : Lector del Val – 1, route de Pompertuzat -31450 DEYME / info@lecteurduval.org / 05.61.00.51.16

Quatre categorias : Escòla primària, Collègi, Licèu, AdulteVos cal pas desbrembar de júnher la ficha d'inscripcion (se marcar en linha sus www.lecteurduval.org e imprimir). Los melhors tèxtes seràn publicats e enregistrats. Règlament complet sus internet.

A las vòstras plumas !!!

Dictada occitana 2020 !!!!

**Dissabte 25 de genièr
A 14h00 a Foish
(Centre Cultural)**

**Animacion amb Sòfia de
Dixmude, vrespalh...
Nombroses lòts de ganhar !!!
Entresenhas al 06.78.50.39.40
A gratis !!!**

oooooooooooo

Melania Ajàs, caishèra

Al periòde que mos interessa, les siègles XIX e la debuta de l'aute, las femnas que's devian demorar a casa, en Coserans coma pertot. Portant, la misèra ajudant, unes d'elas que's van méter aishús las rotas, andà trobar un moièn de's ganhar chiu de sòuses e d'adobar las causas.

Que voiatjavan amb un membre de la familia (pair, frair, oncle, tanta), o una amiga, pueish, un còp maridadas, que seguian l'òme. Entra 1850 e 1940, aishús 1500 colportaires recensadis aishús le canton d'Ost, un tierç que son de sexe feminin.

Que cal díser que, dins le Miegdia, las femnas qu'agèren una fòrma d'independència que le rèsta de la França non coneisha. Que miavan soenh casa, e passar interdits, religiosis en particular, que non fasia cap paур a unas qüantas, sustot quand las causas n'anavan plan dins la familia.

Melania Ajàs que neish a Sèish le prumèr de Seteme de 1861. A 21 ans qu'òn la tròba a Nantas, caishèra amb son pair. Pueish, soleta, que se'n va a Lemotges. Quand torna, que's marida amb Jan Lafont, de'l même vilatge, e que van véner totis dus per la França amont.

Se sabem plan causas aishús aquellas gens, qu'é gracies a la correspondència qu'entretenguian amb le magasin Maurici Soquet, a Soeish, e que les qu'an montat le musèu an trobada archivada e a pu près en bon estat que i a un vintenat d'annadas. Aqueste òme que responia al corrièr que recebia de la part dels ambulants, e que's güardava les dobles.

Aquí que's fornian abans de partir. Le patron que l's i avançava la mercandisa, e que remborsavan quand tornavan, o qu'envioavan una partida dels sòuses en camin. Se l's i mancava ravitalhament, que passavan una comanda per letra, e Maurici que les i ac envoiava a un endret qu'avian decidat a l'avança, en una gara, o pòsta restanta. Les comptes qu'èran plan tengudis, al centime pròishi.

Que tornam a trobar Melania e Jan en 1922 (61 ans), dins le nòrd de la França : Calais, Bethune, Arràs, Sant Omèr, Doai, Valencianas... Qüate ans après, le coble que's separa (que sembla que le sèu òme que li prenguèssa les sòuses, e que'n bevia un flòc). E la nota femna que demana a Mossur Soquet, per letra, de non díser pas a Jan s'aont é.

Le 5 d'abrilh de 1928, qu'aprenem per un aute corrièr qu'envòia a Soeish 300 francs d'acompte, que fè una comanda de lunetas, qu'a plaçatz argent a la Defensa nacionala, e que non vol cap que le sèu òme li ac chape.

La mema annada, que sabem que lòtja a Valencianas, qu'é estada malauta dels güelhs tot l'ivèrn, e que la soenhèren a Lilla. Que i encontra dus autis caishèrs d'Ost. Que passa una auta comanda de : medalhons, creòlas, colhars, causas religiosas, lornhons, e tabés vestits andà ela (tricòts, camisas). Que torna envoiar al magasin çò que non a venut, e que s'interessa a las noveltats.

Octobre 1928 (67 ans) : que se'n va vers l'Alsaça, e que demana tostem que degun non diga arrés. Portant, le sèu òme que s'a procurat la sèva adreça, e que li escriu que's vol tornar méter damb ela. Mes Melania que refusa, que's vol güardar çò qu'a estauviat.

A l'Avens de 1929 que la trobam a Lion, pueish a Tolosa ont se vié repairar en çò d'una neboda. En 1931 (70 ans !), que passa encara una comanda en çò de Soquet. A gèr de 1934, que s'aveusa, que sólda son compte e le del sèu òme al magasin.

En 1935, que's torna a maridar, a Sèish, amb Guilhaume Gassiòla. Que's morirà a Saint-Etienne en 1947, a 86 ans. Qu'aurà trebalhat de caishèra una cinquantena de sasons !

Qu'ensaji de m'eimagenar se que debia èster la vida d'aquela femna, cadà dia pels camins d'un mond que, a la debuta, non coneishia. Obligada de parlar francés quand non sabia que l'occitan, mema s'èra anada chiu a la 'scòla.

Una vida precària. Que lotjava ont podia (en çò de gents, o per albèrgas). Que minjava en despensant le mens possible (benlèu quistava pan e aiua). E que'm pausi un flòc de questions. Quin se lavava la farda ? Ont s'amagava les sòuses ? E andà portar una caisha tant pesanta ? Quin se defenia ? E quand plavia o nevava, se trebalhava ? E se patia de las camas ? Quina vida !



Istòria del temps passat d'Alan Vidal

Solelh d'ivèrn

Darrèr la cresta boscosa del serrat, cap al levant, le solelh espandís son alba tota roja. Baste que brumas dolentas vengan pas la li esperrecar !

L'astre rei se fa esperar mas tot va plan, cap a mièja maitinada consentís a mostrar sos primièrs rais. La lutz a vencit las tenèbras, le blu a caçat la grisalha del cèl ; qu'al mens aceste bon sòrt se desmentisca pas ! La cima en fàcia s'esclaira, un polit jorn pòt començar.

Mas la fred encara pica, la vida ensucada de nuèit e de gelada espèra la calor celèsta per se desengordir. Le polh normalament tan cridaire, estàvia son ganitèl. L'aire glaçat, pesuc reten son buf, mèma la fuèlha mòrta e penjorlinanta del tremol es immobila. Sol le fum de las chiminèas, puja tot dreit e fa bruma abans de se fondre dins las nautors.

La plana, les clòts, traquet traquet daissan l'ombra, le maitin pren son vam. Le gelibre dels grangs tets a las brinsas menudetas, belugueja de totes las facetas... lèu s'amortarà. Le solelh puja cap al cim de sa mièja ronda. Al repic de onze oras tot se destòrra, mèma la terra negra ne fuma de plaser. La fredor se'n fug ont pòt, s'amaga dins las longas ombras. Dos columbs e quatre galinas, al solan d'una barralha, aufanan las plumas per melhor se rescalfar. Le picaire paua sa pigassa, la susor l'a arrestat, se tira la manrega suls faisses qu'a ligats. L'abelha se gausa mostrar al trauquet del buc, sentís l'aire, trantalha un momenton e pren son envòl. L'èdra envasiva, quelques laurièrs e las matas de vesc dels pomiers, verdejan coma a còr d'estiu ; son a l'encòp la memòria e l'espèr d'una autra sason. Un gat desentutat de non sè ont, sembla se'n fotre plan mal en s'estirant de tot son long dins un jaç assolellhat, palhut e improvisat.

Mas le rei sembla estavanit, lèu arrèsta sa pujada. Ne cal aprofitar la prangièra esperarà, anem al solelh trastear. Al recès d'una paret que las pèiras li rebaton l'esclat, la menina sus sa cadièra, tira profit de l'onda benfasenta, eternala panacèa dels còsses endolorits. Quina polida vrespada, tan doça e luminosa ! Qui ac auriá cresut ? Vertat que ièr delà plaviá a semals e que deman passat benlèu neverà. E coma disiá pepin, tot çò que passa a una fin ; anem lèu apasturar. Darrèr la cresta boscosa del serrat, l'astre del jorn s'i amaga, en espandint son lançol roge per s'i estropiar.

Solelh d'ivèrn, le pus presat, preguem que torne deman, que nos venga reviscolar e que nos fasca oblidar las malfasenças de l'ivernada.



La cronica d'Andrieu Pages

Remembre d'escola

Quand es question de camin de l'escola, ai un remembre que me ven tanlèu a l'esperit. Es la passejada que fasquèrem per anar de la mairala fins a la granda escola.

En reng per dos, enquadrats per las regentas, e nos vaquí en rota per las carrièras sul quilomètre que separava las doas escoles.

Èrem pro ufanoses de nos passejar per passar aquel grand pas fins a l'escola dels grangs.

Aviam consciéncia d'aver despassat un nivèl dins l'escala de l'estatut de l'escolan.

Fin finala, en parodian lo cosmonauta american Armstrong, aviam fait sens o saber un grand pas dins l'umanitat de l'escola.



Vos desiram una bona annada

plan granada

e acompanyada d'un ramat d'autras...